

PAGBANTAY: Impirno ug ang LANAW sa KAYO naghuwat NIMO!

Kun ikaw walay kaluwasan nga nauyon sa bibliya Karon Taknaa, duol na kayo ka sa impirno sama sa pagpitik sa imong kasingkasing. Naa ka karon sa Pinaka dakong kakuyaw nga naa sa tibuok kalibotan.

Si Hesukristo, nga anak sa Ginoo, naghulagway sa impirno sama sa:

- Ang lugar human sa kamatayon kung asa masugamak ang kadaghanan (Mat: 7-13, 14). **Pinangga nako mga tigbasa, kung sama ka sa uban malagmit ikaw usab makaadto aning makalilisang nga lugar.**
- **Lugar sa tumang kangitngit diin adunay paghilak, pagminatay ug pagkagot sa ngipon** (Mt. 24:51) (25-30).
- Lugar nga kinahanglang likayan bisan pa og maw agtangan ka ug parte sa imng lawas. (Mt. 18:8,9).
- Giandam para ni Satanas ug iyahang mga anghel nga demonyo (Mt.25:41 cf. Rev. 20:10).
- **Lugar nga ang kalayo walay pagkapawong** (Mk. 9:43-48).
- Lugar sa pagmahay, pag antos sa tumang kainit, ug walay tubig (Lk. 16:19-31).

Ang lanaw sa kalayo (ikaduhang pagkamatay) ay:

- Ang nagdilaab nga linaw sa kalayo ug asopre (Rev. 21 :8).
- Lugar kung asa itambog ang kamatayon ug ang yawa (Rev. 20:14).
- Kung asa ang aso sa mga nag antos didto walayu undang nga nagsaka ug ilang kasakit wala y pahuway (Rev. 14:11).



Ang Impiyerno Dili:

- Ang kinabuhi nimo sa pagkakaran, dili ilusyon, tinuod lang ug motuo ka, tina lang sa imo hunahuna, lugar nga makasadya pa ka kauban sa imo mga higala, lubnganan o tawo lang nga sama ni Charles Manson, Adolf Hitler, mga kawatan o criminal.

Kinsa may ma impiyerno?

- Kadtong mga wala nasulat and pangalan sa libro sa kinabuhi (Rev.20:15).
- Mga talawan, dili motuo, mga mangil ad, mga immoral, kadtong mga nagbuhat ug salamangka, mga tigsimba ug Diyos-diyosan, mga bakakon, mga mananapaw, mga bigaon ug mga bayot, mga kawatan, mga palahubog, mga magbutang-butang ug estorya ug mga mangingilad (Rev. 21:8; 1 Cor. 6:9,10). See also Gal. 5:19-21.
- Kadtong mga wala nakadawat sa mga kaluwasan nga gitudlo sa bibliya (Jn 3:3-7).
- Kadtong wala pa nakapasaylo sa mga nakasala kaniya (Mt 6:14,15; 18:22-35).
- Kadtong mga nag alagad sa Ginoo apan wala nagpabilin Kaniya tungod kay nidawat sila sa sayop nga paagi sa kaluwasan (1 Jn. 2:24,25; 2 Jn. 9; Gal. 5:2,4; 1 Cor. 15:1,2).
- Kadtong wala nagmabungahon sa pangalagad (Mt. 25:14-46; Jn. 15:5,6), wala nilungtad hangtud sa katapusan (Mt. 10:22 cf. Jn. 6:66) ug wala mipadayon sa pagtuo kay "napukan sa pagsulay sa panahon" (Lk 8:13 cf. Mt 13:21). { Ang paglutos kay sama sa pagsulay nga masinati gyud sa mga nagtuo sa Diyos (2 Tim. 3:12; Lk. 6:22; Jn. 15:20).
- Kadton g mga nakadawat sa tatak sa yawa ug nagsimba sa iyahang mga hulagway sa panahon sa anti-Kristo, kauban ang mga nagdawat sa Ginoo apan wala nakalahutay ug nagpabiling nagsalig kang Hesus (Rev. 14:9-12; 13:8-10).
- Tanang hinungdan sa pagpakasala ug tanang nagbuhat ug dautan (Mt. 13:41,42).
- Tanang malalison, nagsalikway sa kamatuoran ug nagsunod sa pagpakadautan (Rom. 2:8).

Para Makapasaylo ug makahaw as sa walay kinutubang kasakit:

Talikdi imong sala ug ibutang ang imong 100% nga pagsalig kang Hesukristo para sa kaluwasan sa imong kalag (Lk. 13:3,5; Acts 20:21; 26:20). **Sa kanunay nga pagpaningkamot nga limpyo ang imong kunsensya** (Acts 24:16). Sunda ang Ginoo sa walay pagkaulaw aning makasasala nga panahon (Mk. 8:38). **"Kita nakig ambit na kang Kristo kun kita naghupot nga lig on hangtud sa katapusan sa pagsalig nga anaa na kanato sukad pa sa sinugdan"** (Heb 3:14). Pagnga ang t.v. basaha ug basaha ug balik ang bag o nga testament ug ipasibo ang imo gawi ug hiyas sa saktong nauyon. Tuhoe ang bibliya labaw sa ubang butang nga imong nakat onan! Ang bibliya mao ang katapusang awtoridad nga kumpleto ug igo alang sa tanan nga gusto sa Diyos nga imong mahibawan lakip na ang kaluwasan (2 Tim. 3:15-17). Ang imong mahangturong padulngan mao ang langit o impoyerno sumala sa kun unsa imong gibuhay sa mensahe sa bibliya. Ang mga tawo karon nga tua sa impiyerno andam mohatag sa bisan unsang butang alang sa kahigayonan nga anaa kanimo karon nining orasa karon aron maluwas. Ayaw tugoti na kani nga kahigayonan nga molabay ra! Pangandami ang imong kamatayon karong adlaw. Basin uwahi na ang tanan ugma, pangayo ug pasaylo kang Hesus karon ug kinsing kasing nga sunda siya hangtud sa imong kamatayon.

Si JesuKristo ra ang **BUGTONG** nga manluluwas, tagapagtaliwala, paglaom ug dalan ngadto sa Amahan. Kun imong isalikway ang Ginoo ug imo siyang talikdan aron dili naka mosunod pa Kaniya, ikaw seguridad nga dili gyud makalingkawas sa impiyerno. Kun ikaw luwas na sa una apan imong gitalikdan ang Ginoo, pangayo ug pasaylo, paghinulsol ug talikdi ang imong "nasalaag" nga kahimtang (Lk. 15:24,32). **Dili ka maluwas sa kalayo sa impiyerno pinaagi sa pagpa miyembro sa simbahan, pagsimba kang Maria, pagka maayong tawo, pagpabaw tismo, pagtuman sa adlaw nga igpapahuway, napulo ka sugo, ug uban pa. Ang Bibliya ra ang Pulong sa Ginoo! Dili ang sagradong tradisyon, ang libro sa Mormon, Koran, Bhagabad-Gita, Avesta, Angas, etc. Walay pagkabanhaw, purgatory, ikaduhang higayon, pagpuo sa mga dautan ug pagkatulog sa kalag.**

Isalikway ang mga Sala!

Saligi si Kristo 100% karong adlaw!!!